

SADRŽAJ – KNJIGA 1

- RECENZIJA BOSANSKOM IZDANJU
- UVOD RECENZENTA ARAPSKOG IZDANJA
- METODOLOGIJA PISANJA TEFSIRA IMAMA KURTUBIJA
- UVOD U TUMAČENJE KUR'ANA
- Allahov Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je svojim ashabima značenje kur'anskih ajeta
- Razilaženja prvih generacija u tumačenju Kur'ana
- Vrste razilaženja u tefsiru
- Neki pogrešni pristupi tumačenju Kur'ana
- Tumačenje Kur'ana izrekama ashaba
- Predanja od Benu Israila
- Tumačenje Kur'ana izrekama tabiina
- Racionalno tumačenje Kur'ana
- O nekim pitanjima na koja je odgovorio El-Leknevi
- MUFESSIRI S KOJIMA SE ČESTO SUSREĆEMO U TEFSIRIMA
- Mufessiri o kojima su učenjaci kritički govorili
- Najznačajniji predstavnici tradicionalne škole tefsira
- METODOLOGIJA RECENZIJE ARAPSKOG IZDANJA
- Upozorenje
- KRATKA BIOGRAFIJA IMAMA KURTUBIJA
- SVEOBUHVAATNI TUMAČ KUR'ANSKIH PORUKA
- Poglavlje o odlikama Kur'ana, podsticanju na njegovo učenje, odlikama onoga ko ga izučava i uči, sluša njegovo učenje i radi po njegovim uputama
- Na koji način treba učiti Kur'an, šta je tom prilikom pokuđeno a šta zabranjeno činiti
- Upozorenje učačima Kur'ana i učenjacima na licemjerstvo i dvoličnost
- Šta je učač Kur'ana obavezan činiti i prema čemu ne smije biti nemaran
- Predanja koja govore o vrijednosti tumačenja Kur'ana i onih koji se time bave

- Ko su istinski nosioci Kur'ana?
- Načini izražavanja poštovanja Kur'ana
- Predanja koja govore o kazni za samovoljne tumače Kur'ana i o razlikama među mufessirima
- Tumačenje Kur'ana hadisima Allahova Poslanika, s.a.v.s.
- Način na koji treba izučavati Kur'an i njegove propise, način na koji je to činio Allahov Poslanik, s.a.v.s., i predanja koja govore o tome da je učenje Kur'ana napamet olakšano onome ko prije toga primjenjuje njegove naredbe
- Značenje riječi Allahova Poslanika, s.a.v.s.: "Kur'an je objavljen na sedam 'načina' (harfova) pa učite ono što vam je lahko iz njega"
- Značenje predanja koja prenose Omer, r.a., i Hišam, r.a.
- Poglavlje o sakupljanju Kur'ana, razlogu zbog kojeg je Osman, r.a., naredio da se ispiše više primjeraka Mushafa i da se spale svi ostali primjerci osim ovih i o ashabima koji su znali Kur'an napamet još za života Allahova Poslanika, s.a.v.s.
- Predanja koja govore o redoslijedu kur'anskih sura i ajeta, njegovu pravopisu te njegovim podjelama na hizbove, o broju harfova, džuzeva, riječi i ajeta Značenje riječi sura, ajet, kelimetu i harf
- Nalaze li se u Kur'anu riječi koje nisu izvorno arapske?
- Zbog čega je kur'anski tekst nadnaravan i o suštini njegove nadnaravnosti
- Upozorenje na neka izmišljena predanja koja govore o odlikama sura
- Dokazi protiv onih koji smatraju neispravnim primjerke Kur'ana koje je Osman, r.a., umnožio i tvrde da u njih treba nešto dodati ili oduzeti
- Tumačenje Istiaze i Bismille
- Predanja koja govore o vrijednostima Istiaze
- Značenje Istiaze u arapskom jeziku
- Bismilla
- SURA EL-FATIHA

- Vrijednost sure i njezina imena
- Imena sure El-Fatihe
- O objavljivanju El-Fatihe i propisima o njoj
- Izgovaranje riječi amin na kraju učenja El-Fatihe u namazu
- Tumačenje sure El-Fatihe
- SURA EL-BEKARA
- O objavljivanju sure El-Bekara i njezinim odlikama
- Tumačenje sure El-Bekara
- Mišljenja uleme o načinu izbavljenja Israelićana
- Zašto je brdo podignuto

SADRŽAJ – KNJIGA 2

- Tumačenje ajeta: "Zar se vi nadate da će vam se Jevreji odazvati "
- Značenje riječi vejlun
- Povod objave ajeta: u Vatra će nas doticati samo neko vrijeme "
- Dobročinstvo prema roditeljima i siročadi...
- Značenje riječi Ruhul-Kudus
- Allahov gnjev
- Tumačenje ajeta: "I Musa vam je jasne dokaze bio donio
- Povod objave ajeta: "Reci: 'Ko je neprijatelj"
- Tumačenje ajeta: "I povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali."
- O sihru i vradžbini
- Propisi za sihirbaza muslimana kao i onoga ko nije musliman
- Postojanje šejtana i džina
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne služite se riječima: 'Raina'"
- Tumačenje ajeta: "Mi nijedan propis ne promijenimo."
- Razilaženje učenjaka u vezi s definiranjem derogacije
- Načini da se sazna radi li se o derogaciji
- Tumačenje ajeta: "Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime Njegovo spominje."
- Značenje ajeta: "...kuda god se okrenete, pa tamo je Allahova strana"
- Zapovijedi s kojima je Allah iskušao Ibrahima
- Tumačenje ajeta: "Neka vam mjesto na kome je stajao Ibrahim bude prostor iza kog ćete molitvu obavljati"
- Kako je Mekka postala svetom
- Tumačenje ajeta: dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali"
- Ko je prvi sagradio Kabu i postavio joj temelje
- Značenje ajeta: "...i pokaži nam obrede naše"
- Tumačenje ajeta: "Kad mu je Gospodar njegov rekao: 'Budu poslušan!'"
- Značenje složenice sibgatellahi

- Tumačenje ajeta: "Neki ljudi kratke pameti reći će"
- El-vesetu - umjerenost i pravednost
- Tumačenje ajeta: "Vidimo Mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu"
- Tumačenje ajeta: "Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti"
- Strpljivost se ogleda u prvim trenucima nevolje
- Tumačenje ajeta: "Safa i Merva su Allahova časna mjesta
- Proklet je onaj ko taji jasne dokaze i uputu
- Allahovo, dž.š., jedinstvo
- Objašnjenje promjene vjetrova
- Karakteristike oblaka
- Tumačenje ajeta: "O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i prijatno..."
- Značenje slijeđenja kod učenjaka
- Zabrana strvi, uz izuzetak ribe
- Razilaženje učenjaka u pitanju korištenja ostataka mrtve životinje
- Slučaj kada miš padne u neku posudu
- Zabrana svinjskog mesa, masti i ostalog
- Olakšice u slučaju primoranosti
- Konzumacija alkohola iz nužde
- Tumačenje ajeta: "Oni koji taje ono što je Allah u Knjizi objavio"
- Pojašnjenje čestitosti
- Da li u imetku postoje obaveze osim zekata
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, propisuje vam se odmazda za ubijene..."
- Razilaženje oko uzimanja krvarine za ubistvo s predumišljajem
- Ubistvo nakon prihvatanja krvarine
- Tumačenje ajeta: "Od odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni"
- Propisivanje oporuke
- Da li je ovaj ajet derogiran ili ne
- Tumačenje ajeta: "A onaj ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio"

- Tumačenje ajeta: "O vjernici, propisuje vam se post"
- Olakšice za bolesnika i putnika, uz nadoknadu propuštenih dana
- Da li je na putu vrednije postiti ili ne postiti
- Pitanje onoga ko u toku nadoknađivanja ramazana spolno opći
- Tumačenje ajeta: "Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane"
- Porijeklo riječi ramazan i ko je prvi postio
- Pojava mlađaka
- Tumačenje ajeta: "...da određeni broj dana ispunite..."
- Tumačenje ajeta: "Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama
- Žena koja izgubi post usljed općenja sa suprugom
- Ljubljenje za vrijeme posta
- Zabrana neprekidnog posta
- U i'tikafu ne smije doći do kontakta i ljubljenja među supružnicima
- Definicija i'tikafa
- Tumačenje ajeta: "Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način."
- Tumačenje ajeta: "Pitaju te o mlađacima."
- Tumačenje ajeta: "I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu"
- Tumačenje ajeta: "I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama."
- Značenje propasti
- Izvršavanje hadždža i umre
- O onome ko je spriječen da obavih hadždž
- Obaveza nadoknađivanja za onoga ko je bio spriječen da obavi hadždž
- Hranjenje siromaha zbog brijanja glave usljed bolesti
- Temettu, kiran i ifrad hadždž
- Onaj ko ne nađe kurban postit će
- Tumačenje ajeta: "Hadždž je u određenim mjesecima"
- Šest tumačenja riječi svađa
- Dozvoljena je trgovina na hadžu

SADRŽAJ – KNJIGA 3

- Tumačenje ajeta: "I spominjite Allaha u određenim danima
- Tumačenje ajeta: ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grijeh."
- Tumačenje ajeta: "Ima ljudi čije te riječi o životu na ovom svijetu oduševljavaju"
- Tumačenje ajeta: "Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji da napravi na Zemlji nered..."
- Tumačenje ajeta: 'A kada mu se rekne: 'Boj se Allaha!' - on onda iz inada griješi..."
- Tumačenje ajeta: "Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Alaha umilostivili..." i povod objave
- Tumačenje ajeta: vjernici, živite svi u miru
- Tumačenje ajeta: "Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba, i meleki"
- Tumačenje ajeta: "A ako skrenete, nakon što su vam već došli jasni dokazi"
- Tumačenje ajeta: "Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dalil"
- Tumačenje ajeta: "Nevjernicima se život na ovom svijetu čini lijep i oni se rugaju onima koji vjeruju "
- Tumačenje ajeta: "Svi su ljudi sačinjavali jednu zajednicu, i Allah je slao vjerovjesnike da donese radosne"
- Vijesti i opomene
- Tumačenje ajeta: "Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali?"
- Tumačenje ajeta: "Pitaju te kome će udjeljivati. Reci: "Imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima"
- Tumačenje ajeta: "Propisuje vam se borba mada vam nije po volji"
- Tumačenje ajeta: "Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu."

- Tumačenje ajeta: "Pitaju te o vinu i kocki. Reci: 'Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima.'"
- Tumačenje ajeta: "A pitaju te o siročadi. Reci: 'Bolje je imanja njihova unaprijediti!'"
- Tumačenje ajeta: "Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice."
- Tumačenje ajeta: "I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: 'To je neprijatnost'"
- Tumačenje ajeta: "Žene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete"
- Tumačenje ajeta: "I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti"
- Tumačenje ajeta: "Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete"
- Tumačenje ajeta: "Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo četiri mjeseca"
- Tumačenje ajeta: "A ako odluče da se rastave pa, Allah doista sve čuje iznad"
- Tumačenje ajeta: "Razvedene žene neka čekaju tri mjeseca pranja"
- Tumačenje ajeta: "Puštanje može biti dvaput, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati"
- Tumačenje ajeta: "A ako je opet pusti, ona mu se ne može vratiti što se neće za drugog muža udati"
- Tumačenje ajeta: "Kada pustite žene, onda ih prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite"
- Tumačenje ajeta: "A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe..."
- Tumačenje ajeta: "Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine..."
- Tumačenje ajeta: "Žene su dužne da čekaju četiri mjeseca i deset dana poslije smrti svojih muževa."

- Tumačenje ajeta: "I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi..."
- Tumačenje ajeta: "Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos sa njima stupite, ili prije nego što im vjenčani dar odredite."
- Tumačenje ajeta: "A ako ih pustite prije nego što ste u odnos s njima stupili, a već ste im vjenčani dar odredili..."
- Tumačenje ajeta: "Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana..."
- Tumačenje ajeta: "Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući."
- Tumačenje ajeta: "Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju iza sebe žene."
- Tumačenje ajeta: "Razvedenim ženama pripada pristojna otpremnina, dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje!"
- Tumačenje ajeta: "Zar nisi čuo o onima koji su iz straha od smrti iz zemlje svoje pobjegli a bijaše ih na hiljade"
- Tumačenje ajeta: "I borite se na Allahovom putu i znajte da Allah sve čuje i sve zna."
- Tumačenje ajeta: "Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati?"
- Tumačenje ajeta: "Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musaa svom vjerovjesniku rekli."
- Tumačenje ajeta: "Allah vam je odredio Taluta za vladara' - reče im vjerovjesnik njihov"
- Tumačenje ajeta: Znak njegove vlasti'- reče im vjerovjesnik njihov - 'bit će kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od Gospodara vašeg'"
- Tumačenje ajeta: "I kad Talut vojsku izvede, reče: 'Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke"
- Tumačenje ajeta: "kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću"
- Tumačenje ajeta: "I oni ih, Alahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džaluta"

- Tumačenje ajeta: "su Alahove pouke koje Mi tebi istinito kazujemo. A ti si, zaista, poslanik!"
- Tumačenje ajeta: "Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge"
- Tumačenje ajeta: 'O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva"
- Tumačenje ajeta: "Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san"
- Tumačenje ajeta: "U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti - Pravi se put jasno razlikuje od zablude"
- Tumačenje ajeta: "Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo"
- Tumačenje ajeta: "Zar nisi čuo onoga koji se s Ibrahimom o njegovu Gospodaru prepirao"
- Tumačenje ajeta: "Ti za onoga koji je, prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, povikao"
- Tumačenje ajeta: "A kada Ibrahim reče: Gospodaru moj, pokaži mi kako umrle oživljuješ!"
- Tumačenje ajeta: "Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova"
- Tumačenje ajeta: "One koji troše imetke svoje na Allahovu putu, a onda ono što potroše ne proprate prigovaranjem i uvredama"
- Tumačenje ajeta: "Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od milostinje koju prati vrijeđanje."
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama"
- Tumačenje ajeta: "Oni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost Alahovu"
- Tumačenje ajeta: "Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašču punu palmi i vinove loze..."
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo"

- Tumačenje ajeta: "Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti"
- Tumačenje ajeta: "daruje znanje onome kome hoće, a onaj kome je znanje darovano — darovanje blagom neizmjernim"
- Tumačenje ajeta: "Za sve što potrošite i što zavjetujete -Alah, sigurno, za to zna"
- Tumačenje ajeta: "Lijepo je kad javno dajete milostinju"
- Tumačenje ajeta: "Ti nisi dužan da ih na Pravi put izvedeš, Allah izvodi na Pravi put onoga koga On hoće"
- Tumačenje ajeta: "to siromasima koji, zauzeti na Allahovu putu, nemaju vremena da zarađuju"
- Tumačenje ajeta: "Oni koji udjeljuju imanja svoja noću i danju, tajno i javno, dobit će nagradu od Gospodara svoga"
- Tumačenje ajeta: "Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio"
- Tumačenje ajeta: "Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđe"
- Tumačenje ajeta: "One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova"
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici"
- Tumačenje ajeta: "A ako je u nevolji onda pričekajte dok bude imao."
- Tumačenje ajeta: "bojte se Dana kad ćete se svi Allahu vratiti, kad će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, — nikome krivo neće biti učinjeno"
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, zapišite kada jedan od drugoga pozajmljujete do određenog roka."
- Tumačenje ajeta: "Ako ste na putu, a ne nađete pisara, onda uzmite zalog"
- Tumačenje ajeta: "Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji! Pokazivali vi ono što je u dušama vašim ili to krili, Allah će vas za to pitati"

- Tumačenje ajeta: "Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici"
- Tumačenje ajeta: "Allah nikoga ne opterećuj preko mogućnosti njegovih; u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi"
- SURE ALU IMRAN 291
- Tumačenje ajeta: "Elif-lam-mim, Allah je, nema boga osim Njega -živi i Vječni"
- Tumačenje ajeta: "On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje"
- Tumačenje ajeta: "Allahu nije ništa tajna ni na Zemlji ni na nebu"
- Tumačenje ajeta: "On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige"
- Tumačenje ajeta: "Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!"
- Tumačenje ajeta: "Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje..."
- Tumačenje ajeta: "Bit će im kao faraonovim ljudima i onima prije njih"
- Tumačenje ajeta: "Reci onima koji neće da vjeruju: Bit ćete pobijeđeni i u Džehennemu okupljeni, a on je grozno boravište."
- Tumačenje ajeta: "Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika"
- Tumačenje ajeta: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra"
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imat će u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost.'"
- Tumačenje ajeta: "Oni koji budu govorili: 'Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijeha naše...'"

- Tumačenje ajeta: "Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i učeni i da On postupa pravedno"
- Tumačenje ajeta: "Allahu je prava vjera jedino islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kad im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti."
- Tumačenje ajeta: "Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: 'Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede'"
- Tumačenje ajeta: "Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali"
- Tumačenje ajeta: "Zar ne vidiš kako neki od njih kojima je dat dio Knjige odbijaju, kad budu pozvani, da im sudi Allahova Knjiga - a oni ionako glave okreću"
- Tumačenje ajeta: "Zato što govore: 'Vatra nas neće pržiti, već samo nekoliko dana' - a laži koje izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih"
- Tumačenje ajeta: 'A šta će biti onoga Dana, u koji nema nikakve sumnje, kad ih sakupimo i kad svako dobije ono što je zaslužio, kada im neće biti učinjeno nažao?"
- Tumačenje ajeta: "Ti uvodiš noć u dan, i uvodiš dan u noć; Ti od neživog stvaraš živo, i od živog neživo; Ti opskrbljuješ koga hoćeš bez računa "
- Tumačenje ajeta: "Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike, kad ima vjernika"
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Allah to zna..."
- Tumačenje ajeta: "Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti..."
- Tumačenje ajeta: "Reci: Pokoravajte se Allahu i Poslaniku! A ako oni glave okrenu - pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike."
- Tumačenje ajeta: "Sve porod jedan od drugog - a Allah sve čuje i sve zna."
- Tumačenje ajeta: "I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo..."
- Tumačenje ajeta: "I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: I Allah ti javlja radosnu vijest: rodit će ti se Jahja"

- Tumačenje ajeta: "Gospodaru moj - zamoli on -daj mi neki znak"
- Tumačenje ajeta: "Gospodaru moj - reče kako ću imati sina kad me starost ophrvla"
- Tumačenje ajeta: "O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru"
- Tumačenje ajeta: "To su nepoznate Vijesti koje ti objavljujemo."
- Tumačenje ajeta: "A kad meleki rekoše: O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ ime će mu biti Mesih."

SADRŽAJ – KNJIGA 4

- Tumačenje ajeta: "I on će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao..."
- Tumačenje ajeta: "Ona reče: 'Gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo?'"
- Tumačenje ajeta: "I podučit će ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu..."
- Tumačenje ajeta: "I da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene..."
- Tumačenje ajeta: "A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: 'Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?'"
- Tumačenje ajeta: "Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo..."
- Tumačenje ajeta: "I nevjernici počеше smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje."
- Tumačenje ajeta: "I kad Allah reče: 'O Isa, dušu ću ti uzeti i k Sebi te uzdignuti..."
- Tumačenje ajeta: 'One koji ne budu vjerovali na strašne muke ću udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći...' (56, 57)
- Tumačenje ajeta: "Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri..."(58, 59)
- Tumačenje ajeta: "Istinu je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj." (60)
- Tumačenje ajeta: "A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si već pravu vjeru saznao..." (61)
- Tumačenje ajeta: "To je, zaista, istinito kazivanje i nema boga osim Allaha!..." (62-64)
- Tumačenje ajeta: "O sljedbenici Knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete?..." (65)
- Tumačenje ajeta: "Vi raspravljate o onome o čemu nešto i znate..." (66)

- Tumačenje ajeta: "Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik." (67)
- Tumačenje ajeta: "Ibrahimu su od ljudi najbliži bili oni koji su ga slijedili, zatim vjerovjesnik i vjernici..." (68)
- Tumačenje ajeta: "Neki sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas na stramputicu odvedu..." (69)
- Tumačenje ajeta: "O sljedbenici Knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina, dobro znate..." (70, 71)
- Tumačenje ajeta: "Neki sljedbenici Knjige govore: 'Pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima...' (72)
- Tumačenje ajeta: "I nemojte priznati nikom, osim istovjernicima vašim da i nekom drugom može biti dato slično onome što je vama dato..." 30 Tumačenje ajeta: "On Svojom milošću naročito daruje onoga koga hoće..." (74)
- Tumačenje ajeta: "Ima sljedbenika Knjige koji će ti vratiti ako im povjериš tovar blaga, a ima i onih koji ti neće vratiti ako im povjериš samo jedan dinar..." (75)
- Tumačenje ajeta: "A jeste! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli." (76)
- Tumačenje ajeta: noni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi — na onom svijetu nikakva dobra neće imati..." (77)
- Tumačenje ajeta: "Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige..." (78)
- Tumačenje ajeta: "Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesništvo - poslije rekne ljudima:
- 'Klanjajte se meni, a ne Allahu!' "(79)
- Tumačenje ajeta: "On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate..." (80)
- Tumačenje ajeta: "Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao — obavezu uzeo: 'Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi daje istina ono što imate...' "(81)
- Tumačenje ajeta: "A oni koji i poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici." (82)

- Tumačenje ajeta: "Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu će se vratiti." (83, 84)
- Tumačenje ajeta: "A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati." (85)
- Tumačenje ajeta: "Allah neće ukazati na Pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici, nakon što su bili vjernici..." (86)
- Tumačenje ajeta: "Kazna im je —prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima njima..." (87-89)
- Tumačenje ajeta: "Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti..." (90)
- Tumačenje ajeta: od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti ni otkup ni sve blago ovog svijeta..." (91)
- Tumačenje ajeta: "Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže..." (92)
- Tumačenje ajeta: "Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio prije nego što je Tevrat objavljen bio..." (93)
- Tumačenje ajeta: "A oni koji i poslije toga iznose laži o Allahu, oni su doista nasilnici." (94)
- Tumačenje ajeta: 'Reci: 'Allah govori istinu!
- Zato slijedite vjeru Ibrahimovu...m (95)
- Tumačenje ajeta: "Prvi hram sagrađen za ljude jest onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima..." (96, 97)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'O sljedbenici Knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete kad je Allah svjedok svega što radite?" (98, 99)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ako se budete pokoravali nekima od onih kojima je data Knjiga; oni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike." (100)
- Tumačenje ajeta: "A kako možete nevjernici postati kad vam se kazuju Allahovi ajeti i kad je među vama Njegov Poslanik?..." (101)

- Tumačenje ajeta: "O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani." (102)
- Tumačenje ajeta: "Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!.." (103)
- Tumačenje ajeta: "I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvrćati — oni će šta žele postići." (104)
- Tumačenje ajeta: "I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kad su im već jasni ajeti došli..." (105)
- Tumačenje ajeta: "Na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti..." (106)
- Tumačenje ajeta: "A oni u kojih lica budu bijela bit će u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati," (107)
- Tumačenje ajeta: "To su, eto, Allahovi dokazi; Mi ih tebi istinito kazujemo."" (108, 109)
- Tumačenje ajeta: Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvrćate, i u Allaha vjerujete..." (110)
- Tumačenje ajeta: "Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijeđati." (111)
- Tumačenje ajeta: "Ma gdje se našli, bit će poniženi, ako se ne stave pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana..." (112-1 15)
- Tumačenje ajeta: "One koji ne vjeruju neće odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova ni djeca njihova..." (165)
- Tumačenje ajeta: "Ono što u životu na ovom svijetu udijele slično je usjevu onih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništi ga..." (117)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele..." (118)
- Tumačenje ajeta: "Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve Knjige..." (119)
- Tumačenje ajeta: "Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se..." (168)

- Tumačenje ajeta: "A kada si ti poranio, i čeljad svoju ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu — a Allah sve čuje i zna." (121)
- Tumačenje ajeta: "Kada dva krila vaša gotovo nisu uzmakla, Allah ih sačuvao.." (170)
- Tumačenje ajeta: "Allah vas je pomogao i na Bedru, kad ste bili malobrojni..." (123-125)
- Tumačenje ajeta: "To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije..." (126)
- Tumačenje ajeta: "Od tebe ne zavisi da li će On pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici..." (128, 129)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići što želite..." (130-132)
- Tumačenje ajeta: "I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja..."
- Tumačenje ajeta: "Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju..." (134)
- Tumačenje ajeta: "I za one koji se, kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehе svoje zamole..." (135)
- Tumačenje ajeta: "Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po" (137)
- Tumačenje ajeta: "To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha (138, 139)
- Tumačenje ajeta: "Njih čeka nagrada — oprost od Gospodara njihova..." (136)
- Tumačenje ajeta: "Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju..." (140)
- Tumačenje ajeta: "I da bi vjernike očistio, a nevjernike." (141)
- Tumačenje ajeta: "Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi?" (142)
- Tumačenje ajeta: "A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili..." (143)

- Tumačenje ajeta: "Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika..." (144)
- Tumačenje ajeta: "Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom..." (145)
- Tumačenje ajeta: "A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili..." (146, 147)
- Tumačenje ajeta: "A Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu dat će im nagradu veću nego su zaslužili..." (148)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim..." (149, 150)
- Tumačenje ajeta: "Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju zato što druge Allahu ravnim smatraju..." (151)
- Tumačenje ajeta: "Allah je ispunio obećanje Svoje kada ste neprijatelje, voljom Njegovom, nemilice ubijali..." (152)
- Tumačenje ajeta: "Kad ste ono uzimali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je Poslanik zvao iza leđa vaših..." (153)
- Tumačenje ajeta: Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi..." (154)
- Tumačenje ajeta: "One među vama koji su uzmakli na dan kada su se dvije vojske sukobile uistinu je šejtan naveo da posrnu..." (155)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kad boj biju: 'Da su s nama ostali, ne bi umrli i ne bi.'" (156)
- Tumačenje ajeta: "Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine..." (159)
- Tumačenje ajeta: "A ako vi na Allahovu putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju..." (157)
- Tumačenje ajeta: "Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti..." (160)
- Tumačenje ajeta: "Nezamislivo je da Vjerovjesnik šta utaji!.." (161)

- Tumačenje ajeta: "Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao...?" (162, 163)
- Tumačenje ajeta: "Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao..." (164)
- Tumačenje ajeta: "Zar — kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: 'Otkud sad ovo?!'"
- Tumačenje ajeta: "Ono što vas je zadesilo onoga dana kada su se sukobile dvije vojske bilo je Allahovom voljom..." (166, 167)
- Tumačenje ajeta: "Onima koji se nisu borili, a o braći svojoj su govorili: 'Da su nas poslušali, ne bi izginuli'..." (168)
- Tumačenje ajeta: "Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli!..." (169, 170)
- Tumačenje ajeta: "Radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici." (171)
- Tumačenje ajeta: "One koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, one između njih koji su dobro činili i bogobojažni bili — čeka velika nagrada." (172)
- Tumačenje ajeta: "One kojima je, kad su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!' — to učvrstilo vjerovanje..." (173)
- Tumačenje ajeta: "I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije"
- Tumačenje ajeta: "Vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici." (175)
- Tumačenje ajeta: "Neka te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerstvo, oni nimalo neće Allahu nauditi..."
- Tumačenje ajeta: "Oni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili neće Allahu nimalo nauditi..." (177)
- Tumačenje ajeta: "Neka nikako ne misle nevjernici daje dobro za njih to što im dajemo dug život.. • . "(178)
- Tumačenje ajeta: "Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti..." (179)

- Tumačenje ajeta: "Neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle daje to dobro za njih..." (180)
- Tumačenje ajeta: "Allah je čuo riječi onih koji su rekli: 'Allah je siromašan, a mi nismo.'" (181, 182)
- Tumačenje ajeta: "Jevrejima koji govore: 'Bog nam je naredio da ne vjerujemo nijednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati.' Reci: 'I prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali?'..." (183, 184)
- Tumačenje ajeta: "Svako živo biće će smrt okusiti!..." (185)
- Tumačenje ajeta: "Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim..." (186)
- Tumačenje ajeta: "A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati..."(187)
- Tumačenje ajeta: "Ne misli nikako da će oni koje veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili - nikako ne misli da će se kazne spasiti..."(188).
- Tumačenje ajeta: "Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je"
- UMAČENJE SURE EN-NISA'
- Allah kadar sve." (189)
- Tumačenje ajeta: "U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene..." (190-200)
- Tumačenje ajeta: "O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio..." (1)
- Tumačenje ajeta: "I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite..." (2)
- Tumačenje ajeta: "Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri, i sa po četiri..." (3)
- Tumačenje ajeta: "I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte..." (4)
- Tumačenje ajeta: "I rasipnicima imetke, koje vam je Allah povjerio na upravljanje, ne uručujte..." (5)

- Tumačenje ajeta: "I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak..." (6)
- Tumačenje ajeta: "Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci..." (7)
- Tumačenje ajeta: "A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i njima nešto darujte..." (8)
- Tumačenje ajeta: "I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju..." (9)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi - doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti." (10)
- Tumačenje ajeta: "Allah vam naređuje da od djece vaše — muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima..." (11-14)
- Tumačenje ajeta: "Kada neka od žena vaših blud počini, zatražite da to protiv njih četverica od vas posvjedoče..." (15)
- Tumačenje ajeta: "A ako dvoje to učine, izgrдите ih; pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite..." (16)
- Tumačenje ajeta: "Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo iz lahkomislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima će Allah oprostiti..." (17, 18)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate..." (19)
- Tumačenje ajeta: "Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženiti, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga..." (20, 21)
- Tumačenje ajeta: "I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši - a što je bilo, bit će oprošteno..." (22)
- Tumačenje ajeta: "Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše, i sestre očeva vaših..." (23)
- Tumačenje ajeta: "I udate žene, osim onih koje zarobite..." (24)
- Tumačenje ajeta: onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom eto mu one u vašem vlasništvu, ropkinje vaše, vjernice..." (25)

- Tumačenje ajeta: "Allah želi da vam objasni i do vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi, i da vam oprost..." (26)
- Tumačenje ajeta: "Allah želi da vam oprost, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s Pravog puta skrenete..." (27, 28)
- Tumačenje ajeta: "MO vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte..." (29)
- Tumačenje ajeta: "Onoga ko to nepravilno i nasilno uradi — Mi ćemo u vatru baciti..." (30)
- Tumačenje ajeta: "Ako se budete klonili velikih grijeha, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo prijeći preko manjih ispada vaših i uvest ćemo vas u lijepo mjesto." (31)
- Tumačenje ajeta: "I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao..." (32)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo odredili nasljednika svemu onome što ostave roditelji i rođaci..." (33)
- Tumačenje ajeta: "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje..." (34)
- Tumačenje ajeta: "A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice..." (35)
- Tumačenje ajeta: "I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!..." (36)
- Tumačenje ajeta: "One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja Svoga darovao..." (37)
- Tumačenje ajeta: "I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju..." (38)
- Tumačenje ajeta: "A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna?..." (39, 40)
- Tumačenje ajeta: "A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?" (41)

- Tumačenje ajeta: "Tog dana bi jedva dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv Poslanika dizali daje nad njima zemlja poravnata..." (42)

SADRŽAJ – KNJIGA 5

- Tumačenje ajeta: "O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i koda ste džunupi osim ako ste putnici..." (43)
- Tumačenje ajeta: "Zor ne vidiš kako oni kojima je dat dio Knjige Pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s Pravog puta skrenete?..." (44-53)
- Tumačenje ajeta: "Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali..." (54, 55)
- Tumačenje ajeta: "One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo ih drugim kožama..." (56, 57)
- Tumačenje ajeta: "Allah vam zapovijeda do odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite, do pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! - A Allah doista sve čuje i vidi." (58)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim..." (59)
- Tumačenje ajeta: Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da on se pred šejtanom sudi,..." (60-63)
- Tumačenje ajeta "A Mi smo poslali svakog poslaniku zato da bi mu se, prema Allahovu naređenju, pokoravali..." (64, 65)
- Tumačenje ajeta: "A da smo mi njima naredili: 'Poubijajte se!' — ili: 'Iselite se iz zavičaja svoga!'... (66-70)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi." (71)
- Tumačenje ajeta: "Među vama ima i onih koji će sigurno oklijevati i koji će, ako doživite poraz, reći: 'Sam Allah nije milost Svoju ukazao...' (72, 73)
- Tumačenje ajeta: "I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale da žrtvuju život na ovom svijetu za onaj svijet..." (74)

- Tumačenje ajeta: "A zašto se vi ne biste borili na Allahovu putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu..." (75)
- Tumačenje ajeta: "Vjernici se bore na Allahovu putu, a nevjernici na šejtanovu. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo: (76),. 66 Tumačenje ajeta: "Zar ne vidiš one kojima je rečeno: 'Dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajte!..' (77)
- Tumačenje ajeta: 'Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad biste bili i u visokim kulama...' (78)
- Tumačenje ajeta: Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te kao poslanika svim ljudima poslali. a Allah je dovoljan svjedok.' (79)
- Tumačenje ajeta: 'Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće - pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.' (80)
- Tumačenje ajeta: "Licemjери govore: 'Pokoravamo se!,' a kada odu od tebe, onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš..." (81)
- Tumačenje ajeta: "A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Daje od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti." (82)
- Tumačenje ajeta: "Kada saznaju za nešto važno, a tiče se bezbjednosti ili opasnosti, oni to razglase..." (83)
- Tumačenje ajeta: "Zato se bori na Allahovu putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike..." (84)
- Tumačenje ajeta: "Onaj ko se bude za dobro zalagao — bit će i njemu udio u nagradi..." (85)
- Tumačenje ajeta: "Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite..." (86)
- Tumačenje ajeta: "Allah će vas - nema drugog boga osim Njega — sigurno, sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije ?" (87)
- Tumačenje ajeta: "Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjери koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih!..." (88)

- Tumačenje ajeta: "Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje..." (89, 90)
- Tumačenje ajeta: "Vi ćete nailaziti i na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog..." (91)
- Tumačenje ajeta: "Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se može dogoditi samo — nehotice..." (92)
- Tumačenje ajeta: "Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti - Džehennem, u kome će vječno ostati..." (93)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite: 'Ti nisi vjernik!' ." (94)
- Tumačenje ajeta: "Vjernici koji se ne bore - osim onih koji su za borbu nesposobni — nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim..." (95, 96)
- Tumačenje ajeta: "Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: 'Staje bilo s vama?' " (97-99)
- Tumačenje ajeta: "Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta..." (100)
- Tumačenje ajeta: "Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti.." (101)
- Kada se može početi sa skraćivanjem namaza?
- Tumačenje ajeta: "Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju..." (102)
- Namaz onoga ko progoni neprijatelja i onoga ko je progonjen
- Tumačenje ajeta: "A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći..." (103, 104)
- Tumačenje ajeta: "Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama." (105)
- Tumačenje ajeta: "I zamoli oprost od Allaha — Allah, uistinu, prašta i samilostan je." (106)

- Tumačenje ajeta: "I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli.. (107)
- Tumačenje ajeta: "Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima..."(108, 109)
- Tumačenje ajeta: "Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti — naći će da Allah prašta i daje milostiv."(110)
- Tumačenje ajeta: 'Onaj ko grijeh uradi - na svoju štetu gaje (111, 112)
- Tumačenje ajeta: "Do nije Allahove dobrote i Njegove milosti prema tebi neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare..." (113)
- Tumačenje ajeta: "Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim koda traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine..." (114)
- Tumačenje ajeta: "Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je Pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće, i bacit ćemo ga u Džehennem — a užasno je on..." (115, 116)
- Tumačenje ajeta: "Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu prkosniku." (117)
- Tumačenje ajeta: "Prokleo ga Allah! A on je rekao: 'Ja ću se, sigurno, potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova.'" (118)
- Tumačenje ajeta: "'I navodit ću ih, sigurno, na stramputice, i primamljivat ću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će Stoci uši rezati..." (119-122)
- Tumačenje ajeta: "To neće biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige..." (123)
- Tumačenje ajeta: "A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je..." (124)
- Tumačenje ajeta: "Koje bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela..."(125)
- Tumačenje ajeta: "Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji..." (126)

- Tumačenje ajeta: "Oni traže od tebe propise o ženama..."(127)
- Tumačenje ajeta: "Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi joguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode..."(128)
- Tumačenje ajeta: "Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli..."(129)
- Tumačenje ajeta: "A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih, iz obilja Svoga, neovisnim učiniti..."
- Tumačenje ajeta: "Ako On hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti... "(133)
- Tumačenje ajeta: "Onaj ko želi nagradu na ovome svijetu - pa, u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta..." (134)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan..." (135)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije..." (136)
- Tumačenje ajeta: "Onima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici, i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na Pravi put izvesti." (137)
- Tumačenje ajeta: "Bolnu patnju navijesti licemjerima..."(138, 139)
- Tumačenje ajeta: "On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor..."(140, 141)
- Tumačenje ajeta: "Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti..."(142)
- Tumačenje ajeta: "Neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima..." (143)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima!..." (144, 145)
- Tumačenje ajeta: "Ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje..." (146)

- Tumačenje ajeta: "Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući." (147)
- Tumačenje ajeta: 'Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda...' (148, 149)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku..." (150, 151)
- Tumačenje ajeta: "A oni koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne..." (152, 153)
- Tumačenje ajeta: "I iznad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali..." (154)
- Tumačenje ajeta: "Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali..." (155, 156)
- Tumačenje ajeta: "I zbog riječi njihovih: 'Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina,
- Allahova poslanika!'..." (157, 158)
- Tumačenje ajeta: "I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati..." (159)
- Tumačenje ajeta: "I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena..." (160, 161)
- Tumačenje ajeta: 'Ali onima među njima koji su u nauku sasvim upućeni, i pravim vjernicima - oni vjeruju u ono što se objavljuje tebi.. .' (162)
- Tumačenje ajeta: "Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega..." (163)
- Tumačenje ajeta: "I poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali..." (164)
- Tumačenje ajeta: "O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali..." (165) 176 Tumačenje ajeta: "Allah svjedoči daje istina ono što ti objavljuje..." (166-170)
- Tumačenje ajeta: "O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu!..." (171)
- Tumačenje ajeta: "Mesihi neće biti zazorno da prizna daje Allahov rob..." (172, 173)

- Tumačenje ajeta: "O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost..."(174, 175)
- Tumačenje ajeta: "Oni traže od tebe rješenje. Reci: 'Allah će vam kazati propis o 'kelali'...' (176)
- TUMAČENJE SURE EL-MAIDA
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ispunjavajte 185
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Časnome hramu..."(2)
- Tumačenje ajeta: "Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso..." (3)
- Tumačenje ajeta: "Pitaju te što im se dozvoljava. Reci: 'Dozvoljavaju vam se lijepa jela..." (4)
- Tumačenje ajeta: "Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga..." (5)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite — a dio glava svojih potarite..." (6)
- Tumačenje ajeta: Mi sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao..."
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite!..." (8-10)
- Tumačenje ajeta: 'O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki ljudi htjeli da vas se dočepaju..." (11)
- Tumačenje ajeta: "Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih — a između njih bili smo postavili dvanaest starješina — i Allah je rekao: 'Ja sam s vama!' (12)
- Tumačenje ajeta: "Ali, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihovo okrutnim učinili... (13)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: 'Mi smo kršćani'..." (14-16)
- Tumačenje ajeta: "Nevjernici su oni koji govore: 'Bog je - Mesih, sin Merjemin!'..." (17)

- Tumačenje ajeta: "I Jevreji i kršćani kažu: 'Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi!'"
- Tumačenje ajeta: "O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš - nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika..." (19)
- Tumačenje ajeta: "A kada Musa reče narodu svome: 'O narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama'..." (20-26)
- Tumačenje ajeta: "I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije..."(27)
- Tumačenje ajeta: kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi..." (28, 29)
- Tumačenje ajeta: "I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posto jedan od izgubljenih."
- Tumačenje ajeta: "Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga..." (31)
- Tumačenje ajeta: "Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini - kao daje sve ljude poubijao..." (32)
- Tumačenje ajeta: "Ko zna za one koji protiv Alaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji čine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti..." (33, 34)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite da biste postigli Sto želite..." (35, 36)
- Tumačenje ajeta: "Zaželjeto će oni da iz vatre iziđu, ali im iz nje neće izlaska biti, za njih će biti patnja neprestana." (37)
- Tumačenje ajeta: "Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neko im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha!..."
- Tumačenje ajeta: "A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se - Allah će, sigurno, oprostiti..."(39)
- Tumačenje ajeta: "Ti, sigurno, znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na Zemlji..."

- Tumačenje ajeta: "O Poslaniče, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore: 'Vjerujemo!,' a srcem ne vjeruju, i jevreji..." (41) 277 Tumačenje ajeta: "Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu..." (42)
- Tumačenje ajeta: "A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi?..." (43)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici..." (44)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub..." (45)
- Tumačenje ajeta: "Poslije njih poslali smo Isaa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen..." (46, 47)
- Tumačenje ajeta: 'A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi...' (48)
- Tumačenje ajeta: 'I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim...' (49)
- Tumačenje ajeta: "Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A koje od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?" (50)
- Tumačenje ajeta: 'O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici!
- Tumačenje ajeta: "Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: 'Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.' A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od Sebe dati..." (52, 53)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne - pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite..." (54)
- Tumačenje ajeta: "Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici..." (55)

- Tumačenje ajeta: "Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike — pa, Allahova strana će svakako pobijediti.." (56)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci..." (57)
- Tumačenje ajeta: kad pozivate na namaz, i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju." (58)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'O sljedbenici Knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i u ono što nam se objavljuje, i u ono što je objavljeno prije...' (59, 60)
- Tumačenje ajeta: "A kada vam dolaze, oni govore: 'Vjerujemo!,' ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze..." (61-63)
- Tumačenje ajeta: "Jevreji govore: 'Allahova ruka je stisnuta!' Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore!..." (64)
- Tumačenje ajeta: "A da sljedbenici Knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, Mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i uveli bismo ih, sigurno, u džennetske bašče uživanja..." (65, 66)
- Tumačenje ajeta: "O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu..." (67)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'O sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali Tevrata i Indžila, i onoga što vam objavljuje Gospodar vaš...' (68)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili Jevreji, i sabejci, i kršćani..." (69)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali..." (70)
- Tumačenje ajeta: "Mislili su da neće biti na muke stavljeni, pa su bili i slijepi i gluhi..." (71)
- Tumačenje ajeta: "Nevjernici su oni koji govore: 'Bog je — Mesih, sin Merjemin!.' (72)
- Tumačenje ajeta: "Nevjernici su oni koji govore: 'Allah je jedan od trojice!' " (73, 74)

- Tumačenje ajeta: "Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik — i prije njega su dolazili i odlazili poslanici..."
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Kako se možete, pored Allaha, klanjati onome koji vam nije u stanju kakvu štetu učiniti...' (76)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno Istini...' (77)
- Tumačenje ajeta: "Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali..." (78)
- Tumačenje ajeta: "Jedni druge nisu odvrćali od grešnih postupaka koje su radili..." (79)
- Tumačenje ajeta: "Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju..." (80)
- Tumačenje ajeta: "A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali..." (81)
- Tumačenje ajeta: "Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i mnogobošci..." (82)
- Tumačenje ajeta: "Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju, jer znaju daje to Istina..." (83)
- Tumačenje ajeta: "Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva čekamo da i nas Gospodar naš uvede s dobrim ljudima..." (84-86)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio..." (87)
- Tumačenje ajeta: "I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo..." (88)
- Tumačenje ajeta: "Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno..." (89)

SADRŽAJ – KNJIGA 6

- Tumačenje ajeta: "O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo..." (90-92)
- Tumačenje ajeta: "Onima koji vjeruju i dobra djela čine nema nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno..." (93)
- Tumačenje ajeta: 'O vjernici, Allah će vas
- dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti nadohvat ruku vaših..." (94)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne ubijajte
- divljač dok obavljate obrede hadža!" (95)
- Tumačenje ajeta: "Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete..." (96)
- Tumačenje ajeta: "Allah je učinio da Kaba, Časni hram, bude preporod za ljude..." (97)
- Tumačenje ajeta: "Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i daje milostiv..." (98, 99)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar te iznenađivalo mnoštvo onoga što je zabranjeno'..." (100)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, ne zapitkujte o onome što će vam prichiniti neprijatnosti ako vam se objasni..." (101)
- Tumačenje ajeta: "Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali..."(102, 103)
- Tumačenje ajeta: "A kada im se kaže: 'Pristupite onome što Allah objavljuje, i Poslaniku!', oni odgovaraju: 'Dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili'..." (104, 105)
- Tumačenje ajeta: "O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših..." (106-108)
- Tumačenje ajeta: "Na Dan kada Allah sakupi poslanike i upita: 'Da li su vam se odazvali?' ." (109)

- Tumačenje ajeta: "Kad Allah rekne: 'O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj'..." (110)
- Tumačenje ajeta: 01 kada sam učenicima naredio: 'Vjerujte u Mene i Poslanika.'" (111)
- Tumačenje ajeta: 'A kada učenici rekoše: 'O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?'" (112)
- Tumačenje ajeta: 'Mi želimo - rekoše oni — da s nje jedemo i da naša srca budu smirena..."(113)
- Tumačenje ajeta: "Isa, sin Merjemin, reče: 'O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu..." (114)
- Tumačenje ajeta: "Ja ću vam je spustiti — reče Allah - ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti..." (115)
- Tumačenje ajeta: "A kada Allah rekne: 'O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: 'Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!' "(116)
- Tumačenje ajeta: "Ja sam im samo ono govorio što si mi Ti naredio: 'Klanjajte se.." (117)
- Tumačenje ajeta: "Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar Ti si." (118)
- Tumačenje ajeta: "Allah će reći: 'Ovo je dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti Allahu, i mome i svome Gospodaru!' "(117)
- TUMAČENJE SURE EL-EN'AM
- Tumačenje ajeta: "Hvaljen neka je Allah, Koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao..." (1)
- Tumačenje ajeta: "On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate." (2)
- Tumačenje ajeta: "On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete..." (3-5)
- Tumačenje ajeta: "Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uništili, kojima smo na Zemlji mogućnosti davali..." (6)
- Tumačenje ajeta: "A i da ti Knjigu na papiru spustimo i daje oni rukama svojim opipaju..." (7)

- Tumačenje ajeta: "Oni govore: 'Trebalo je da mu se pošalje melek!...' (8-10)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!...' 95
Tumačenje ajeta: "Njemu pripada sve što postoji u noći i danu..." (13-16)
- Tumačenje ajeta: "Ako te od Allaha neka nevolja pogodi — pa, niko je osim Njega ne može otkloniti..."(17)
- Tumačenje ajeta: "I jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudri i Sveznajući..."(18, 19)
- Tumačenje ajeta: "Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao što poznaju sinove svoje..." (20)
- Tumačenje ajeta: "Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze Njegove?..." (21 , 22)
- Tumačenje ajeta: "Neće im ništa drugo preostati nego da reknu: 'Allaha nam, Gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!'"
- Tumačenje ajeta: "Gledaj kako će oni sami sebi lagati, a neće im biti onih koje su bili izmislili!" (24)
- Tumačenje ajeta: "Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali Mi smo na srca njihova zastore stavili..." (25)
- Tumačenje ajeta: "Oni zabranjuju da se u Kur'an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju..." (26)
- Tumačenje ajeta: "A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: 'Da nam je da povraćeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne poričemo i da vjernici postanemo!'" (27)
- Tumačenje ajeta: "Ne, ne! Njima će očevidno postati ono što su prije krili..." (28)
- Tumačenje ajeta: "I rekli bi: 'Nema života osim na ovome svijetu i mi nećemo biti oživiljeni!'" (29)
- Tumačenje ajeta: "A da ti je vidjeti kako će, kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: 'Zar ovo nije Istina?...' (30)

- Tumačenje ajeta: "Oni koji ne vjeruju da će pred Allaha stati nastradat će kad im iznenada Čas oživljenja dođe..." (31)
- Tumačenje ajeta: "Život na ovome svijetu je samo igra i zabava..." (32)
- Tumačenje ajeta: "Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore...." (33, 34)
- Tumačenje ajeta: "Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u Zemlji ili kakve ljestve ka nebu, pa im donesi jedno čudo!..." (35)
- Tumačenje ajeta: "Odazvat će ti se jedino oni koji su poslušni. - A Allah će umrle oživiti; zatim, Njemu će se svi vratiti..." (36, 37)
- Tumačenje ajeta: "Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas..." (38) .. 110
Tumačenje ajeta: "A oni koji dokaze Naše poriču gluhi su i nijemi, u tminama su..." (39-41)
- Tumačenje ajeta: "A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali."
- Tumačenje ajeta: "Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla!..." (43-45)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?'" (46, 47)
- Tumačenje ajeta: "Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne Vijesti i da opominju..." (48)
- Tumačenje ajeta: "A one koji u dokaze Naše ne vjeruju stići će kazna zato što grešno postupaju." (49)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Ja vam ne kažem: 'U mene su Allahove riznice,' niti: 'Meni je poznat nevidljivi svijet...' (50)
- Tumačenje ajeta: "I opominji Kur'anom one koji strahuju što će pred Gospodarom svojim sakupljeni biti..."(51)
- Tumačenje ajeta: "I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i navečer Gospodaru svome mole želeći naklonost Njegovu..." (52)
- Tumačenje ajeta: "I tako Mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli: 'Zar su to oni kojima je Allah, između nas, milost ukazao?...' (53)

- Tumačenje ajeta: "A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: 'Mir vama!'" (54)
- Tumačenje ajeta: "Tako Mi potanko izlažemo dokaze, i da bi očevidan bio put kojim idu grešnici." (55)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Menije zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate...'"
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Menije doista jasno koje Gospodar moj, a vi Ga ne priznajete...'" (57)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Daje u mojoj vlasti ono što požurujete, između mene i vas bilo bi svršeno...'" (58)
- Tumačenje ajeta: "U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna...m (59)
- Tumačenje ajeta: "On vas noću uspavljuje — a zna i šta ste preko dana grijehili — zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti..." (60)
- Tumačenje ajeta: "On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare..." (61 , 62)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja kad mu se i javno i tajno ponizno molite: 'Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno ćemo biti zahvalni!' ." (63, 64)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu...m (65) 130 Tumačenje ajeta: "Tvoj narod kaznu poriče, a ona je istina..." (66, 67)
- Tumačenje ajeta: "Kada vidiš one koji se riječima Našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne prijeđu..." (68)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji se boje Allaha neće za njih račun polagati..." (69)
- Tumačenje ajeta: "Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovome svijetu obmanuo..." (70)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku štetu otkloniti pa da budemo vraćeni stopama našim...'" (71 -73)
- Tumačenje ajeta: "A kad Ibrahim reče svome ocu Azeru: 'Zar kumire smatraš...' (74)
- Tumačenje ajeta: "I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi čvrsto vjerovao" (75)

- Tumačenje ajeta: 'I kad nastupi noć, On ugleda zvijezdu i reče: 'Ovoje Gospodar moj!..' (76)
- Tumačenje ajeta: 'A kad ugleda Mjesec kako izlazi, reče: 'Ovoje Gospodar moj!..' - (77-79)
- Tumačenje ajeta: "I narod njegov se s njim raspravljao. Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a On je mene..."
- Tumačenje ajeta: "A kako bih se ja bojao onih koje Njemu pridružujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge pridružujete, iako vam On za to nije nikakav dokaz dao?..." (81, 82)
- Tumačenje ajeta: "To su dokazi Naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov..." (83)
- Tumačenje ajeta: "I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo..."
- Tumačenje ajeta: "I neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu — njih smo odabrali i na Pravi put im ukazali..." (87-89)
- Tumačenje ajeta: "Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put..." (90)
- Tumačenje ajeta: "Jevreji ne poznaju Allaha kako treba — kad govore: 'Nijednom čovjeku Allah nije ništa objavio!...' (91)
- Tumačenje ajeta: "A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Mekku i ostali svijet..." (92)
- Tumačenje ajeta: "Koje nepravedniji od onoga koji laži o Alahu iznosi ili koji govori: 'Objavljuje mi se' - a ništa mu se ne objavljuje..." (93)
- Tumačenje ajeta: "A doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali..." (94)
- Tumačenje ajeta: "Allah čini da zrnje i košpice prokliju..." (95)
- Tumačenje ajeta: 'On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce i Mjesec za računanje vremena...' (96)
- Tumačenje ajeta: "On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru..." (97)

- Tumačenje ajeta: "On vas stvara od jednog čovjeka da na Zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete..." (98)
- Tumačenje ajeta: "On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja..." (99)
- Tumačenje ajeta: "Nevjernici smatraju džine ravne Allahu, a On je njih stvorio, i izmislili su, ne misleći šta govore, da On ima sinove i kćeri..." (100) Tumačenje ajeta: "On je Stvoritelj nebesa i Zemlje!..." (101)
- Tumačenje ajeta: "To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega..." (102, 103)
- Tumačenje ajeta: "Od Gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj ko ih usvaja — u svoju korist to čini, a onaj koje slijep — na svoju štetu je slijep..." (104) ... 163 Tumačenje ajeta: "I, eto, tako, Mi na razne načine izlažemo dokaze da bi oni rekli: 'Ti si...' (105)
- Tumačenje ajeta: "Ti ono što ti Gospodar tvoj objavljuje slušaj — drugog boga osim Njega nema!..." (106)
- Tumačenje ajeta: "Da Allah hoće, oni ne bi druge Njemu ravnim smatrali..." (107)
- Tumačenje ajeta: "Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravедno i ne misleći šta govore Allaha grdili..." (108)
- Tumačenje ajeta: "Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će, ako im dođe čudo, sigurno, zbog njega vjernici postati..." (109)
- Tumačenje ajeta: "I da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali..." (110)
- Tumačenje ajeta: "Kada bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali - oni opet ne bi..." (111)
- Tumačenje ajeta: "Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili..." (112)

- Tumačenje ajeta: "I da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time, i da bi počinili grijehе koje su počinili..." (113, 114)
- Tumačenje ajeta: "Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde..." (115)
- Tumačenje ajeta: "Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili..."
- Tumačenje ajeta: "Zato jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime..." (118)
- Tumačenje ajeta: "A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime kad vam je On objasnio šta vam je zabranio — osim kad ste u nevolji..."
- Tumačenje ajeta: "Ne griješite ni javno ni tajno!. (120)
- Tumačenje ajeta: "Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu, grijeh!... ." (121)
- Tumačenje ajeta: "Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi?. (122)
- Tumačenje ajeta: "I isto tako Mi učinismo da u svakom gradu velikaši postanu grešnici i da u njemu zamke postavljaju..." (123)
- Tumačenje ajeta: "A kada njima dokaz dolazi, oni govore: 'Mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično što je Allahovim poslanicima dano..." (124)
- Tumačenje ajeta: "Onome koga Allah želi uputiti — On srce njegovo prema islamu raspoloži..." (125)
- Tumačenje ajeta: "Ovoje Pravi put Gospodara tvoga..." (126)
- Tumačenje ajeta: "Njih čeka Kuća blagostanja u Gospodara njihova..." (127)
- Tumačenje ajeta: "A na Dan kada On sve sakupi: 'O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!..."(128)
- Tumačenje ajeta: "Tako isto Mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog onoga što su zaradili." (129)
- Tumačenje ajeta: „O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan..." (130)

- Tumačenje ajeta: "Tako je, jer Gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zulumata njihova — bez prethodne opomene njihovim stanovnicima..." (131)
- Tumačenje ajeta: "Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali.. ." (132)
- Tumačenje ajeta: "Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti..." (133)
- Tumačenje ajeta: "Ono čime vam se prijeti doista će doći i vi nećete stići umaći!" (134)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'O narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja; saznat ćete vi već koga čeka sretan kraj!'" (135)
- Tumačenje ajeta: "Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koju je On stvorio..." (136)
- Tumačenje ajeta: "Mnogim mnogobošcima su tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili..." (137)
- Tumačenje ajeta: "Oni govore: 'Ova i ova stoka i ti i ti usjevi su zabranjeni, smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo..." (138)
- Tumačenje ajeta: "Oni govore: 'Ono što je u utrobama ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno ženama našim..." (139)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji iz lahkoumnosti i ne znajući šta rade djecu svoju ubijaju i koji ono čime ih je Allah obdario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati..." (140)
- Tumačenje ajeta: "On je taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite..." (141)
- Tumačenje ajeta: "I stoku koja se tovari i kolje -jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje..." (142)
- Tumačenje ajeta: "I to osam vrsta: par ovaca i par..." (143)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje daje ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja istječe, ili svinjskog mesa..." (145)

- Tumačenje ajeta: "Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kandže..." (146)
- Tumačenje ajeta: "A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci: 'Gospodar vaš je neizmjereno milostiv, ali kazna Njegova neće mimoći narod grešni.'" (147)
- Tumačenje ajeta: "Mnogobošci će govoriti: 'Da je Allah htio, mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali, a ni preci naši...' (148)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Allah ima potpun...'"
- Tumačenje ajeta: "On čini da jedni druge na ukazao!.. '"(149, 150)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje...' (151-153)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati..."(154, 155)
- Tumačenje ajeta: "I zato da ne kažete: 'Knjiga je objavljena dvjema vjeroispovijestima prije nas...' (156, 157)
- Tumačenje ajeta: "Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga..." (158)
- Tumačenje ajeta: "Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili..."
- Tumačenje ajeta: "Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen..." (160)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Mene je Gospodar moj na Pravi put uputio...' (161-163)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Zar da za Gospodara tražim nekog drugog osim dokaz, i da On hoće, svima bi na Pravi put
- Tumačenje ajeta: "On čini da jedni druge na ukazao!.. '"(149, 150)
- Zemlji smjenjujete..." (165)
- TUMAČENJE SURE EL-ARAF
- Allaha, kad je On Gospodar svega?..." (164)
- Tumačenje ajeta: "Elif-lam-mimsad. Objavljuje ti se Knjiga..."(1, 2)

- Tumačenje ajeta: "Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje..." (3)
- Tumačenje ajeta: "Koliko smo Mi samo gradova razorili!..." (4, 5)
- Tumačenje ajeta: sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali..." (6, 7)
- Tumačenje ajeta: "Mjerenje toga dana bit će pravedno..." (8, 9)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali..."(10)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali..." (11)
- Tumačenje ajeta: "Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? — upita On...." (12)
- Tumačenje ajeta: "E onda izlazi iz Dženneta — reče On..." (13)
- Tumačenje ajeta: "Daj mi vremena do Dana njihova oživljenja! — zamoli on..." (14, 15)
- Tumačenje ajeta: "E zašto si odredio pa sam u zabludu pao — reče — kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati..." (16, 17)
- Tumačenje ajeta: "Izlazi iz njega, pokuđen i ponižen! — reče On..." (18)
- Tumačenje ajeta: "A ti, o Ademe, i žena tvoja u Džennetu stanujte..." (19)
- Tumačenje ajeta: "I šejtan im počeo bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila..." (20)
- Tumačenje ajeta: "I zaklinjaše im se: 'Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreni!..' "" (21 -24)
- Tumačenje ajeta: „Na njoj ćete živjeti, na njoj ćete umirati i iz nje oživljeni biti' - reče on..." (25, 26)
- Tumačenje ajeta: "O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo..." (27)
- Tumačenje ajeta: "A kada urade neko ružno djelo, govore: 'Zatekli smo pretke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovijedio..." (28)

- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Gospodar moj naređuje - pravednost...' (29)
- Tumačenje ajeta: "O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu..." (31) 255
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?... (32)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni...' (33)
- Tumačenje ajeta: "Svaki narod ima svoj kraj..." (34)
- Tumačenje ajeta: "O sinovi Ademovi, kad vam između vas samih budu dolazili poslanici koji će vam propise Moje objašnjavati..." (35)
- Tumačenje ajeta: "Ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje Njegove riječi (37)
- Tumačenje ajeta: "'Ulazite u Džehennem s narodima, sa džinima i ljudima koji su prije vas bili i nestali!' — reći će On..." (38, 39)
- Tumačenje ajeta: "Onima koji dokaze Naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili — kapije nebeske neće se otvoriti..." (40, 41)
- Tumačenje ajeta: "A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili — Mi nikog ne zadužujemo preko njegovih mogućnosti..." (42)
- Tumačenje ajeta: "Iz njihovih grudi ćemo zlobu odstraniti..." (43)
- Tumačenje ajeta: "I stanovnici Dženneta će stanovnike vatre dozivati: 'Mi smo našli daje istinito ono što nam je Gospodar naš obećao...' (44) Tumačenje ajeta: "Koji su od Allahova puta odvrćali i nastojali ga iskriviti..." (45)
- Tumačenje ajeta: "Između njih bit će bedem..." (46)
- Tumačenje ajeta: "A kada im pogledi skrenu prema stanovnicima Džehennema..." (47)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji će po vrhovima bedema biti zovnut će neke ljude..." (48, 49)
- Tumačenje ajeta: "I stanovnici vatre dozivat će stanovnike Dženneta..." (50)

- Tumačenje ajeta: "Kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na Zemlji bio obmanuo..." (51)
- Tumačenje ajeta: "A Mi ovima Knjigu objavljujemo, koju smo kako Mi znamo objasnili..."(52)
- Tumačenje ajeta: "Čekaju li oni da se obistine prijetnje njene?..." (53)
- Tumačenje ajeta: "Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio..." (54)
- Tumačenje ajeta: "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome..." (55)
- Tumačenje ajeta: "I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen..." (56)
- Tumačenje ajeta: "On je Taj Koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti Svoje..." (57)
- Tumačenje ajeta: "U plodnom predjelu raste bilje voljom Gospodara njegova..." (58)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo poslali Nuha narodu njegovu..." (59)
- Tumačenje ajeta: "A glavešine naroda njegova su odgovarale: 'Mi smatramo da si ti u pravoj zabludi...' (60-62)
- Tumačenje ajeta: "Zar vam je čudno što vam pouka od Gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas..." (63, 64)
- Tumačenje ajeta: "A Adu — njegova brata Huda..." (65-69)
- Tumačenje ajeta: "Zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo..." (70-72)
- Tumačenje ajeta: "A Semudu — njegova brata Saliha..." (73)
- Tumačenje ajeta: "I sjetite se da ste Njegovom voljom postali nasljednici Ado..." (74)
- Tumačenje ajeta: "A glavešine naroda njegova, one koje su se oholile, upitaše potlačene, one među njima koji su vjerovali: Vjerujete li vi daje Salih poslan od Gospodara svoga?...m (75-79)
- Tumačenje ajeta: "I Luta - kad reče narodu svome: 'Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio?'" (80)
- Tumačenje ajeta: "Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama...." (81-84)

- Tumačenje ajeta: "A Medjenu - njegova brata Suajba..." (85-87)
- Tumačenje ajeta: "Glavešine naroda njegova, one koje su bile ohole, rekoše: 'Ili ćete bezuvjetno vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o Šuajbe, i tebe i one koji s tobom vjeruju iz grada našeg istjerati...' (88, 89)
- Tumačenje ajeta: "A glavešine naroda njegova, one koje nisu vjerovala, rekoše: 'Ako pođete za Šuajbom, bit ćete sigurno izgubljeni..' (90-93)
- Tumačenje ajeta: "I Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali, a da stanovnike njegove neimaštinom i bolešću nismo kaznili da bi se pokajali..." (94)
- Tumačenje ajeta: "A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali oni su poricali..." (96)
- Tumačenje ajeta: "A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih Naša kazna neće snaći noću dok budu spavali?..." (97-99)
- Tumačenje ajeta: "Zar nije jasno onima koji nasljeđuju zemlju prijašnjih stanovnika njezinih da ćemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijeha njihovih kazniti.. ." (100)305
- Tumačenje ajeta: "O tim gradovima Mi ti neke događaje njihove kazujemo...." (101)
- Tumačenje ajeta: DA Mi smo znali da se većina njih zavjeta neće držati..." (102)
- Tumačenje ajeta: 'Zatim smo, poslije njih, poslali Musaa faraonu i glavešinama njegovim sa dokazima Našim..." (103)
- Tumačenje ajeta: "I Musa reče: 'O faraone, ja sam poslanik Gospodara..." (104-112)
- Tumačenje ajeta: "I faraonu čarobnjaci dođoše..." (113)
- Tumačenje ajeta: "O Musa'- rekoše onda — 'hoćeš li ti ili ćemo mi..." (115-117)
- Tumačenje ajeta: "I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se daje bilo lažno ono što su oni priredili..." (118-126)

- Tumačenje ajeta: "A glavešine naroda faraonova rekoše: 'Zar ćeš ostaviti Musaa i narod njegov da nered u zemlji pravi...?'" (127, 128)
- Tumačenje ajeta: "'Zlostavljani smo' — rekoše oni — 'prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao!'"
- Tumačenje ajeta: "'I Mi smo faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili.'" (130)
- Tumačenje ajeta: "'I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili: 'Ovo smo zaslužili...' (131)
- Tumačenje ajeta: "'I govorili su: 'Kakav god dokaz da nam doneseš da nas njime opčaraš, mi ti nećemo vjerovati!'" (132)
- Tumačenje ajeta: "Zato smo Mi na njih slali poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv..." (133)
- Tumačenje ajeta: "'I kada bi ih zadesila nevolja, govorili bi: 'O Musa, moli se, u naše ime, Gospodaru svome...'" (134-136)
- Tumačenje ajeta: "A potlačenom narodu dadosmo u naslijeđe istočne i zapadne krajeve zemlje..." (137)
- Tumačenje ajeta: "'I Mi sinove Israilove preko mora prevedosmo...'" (138)
- Tumačenje ajeta: "Zaista će biti poništeno ono što ovi ispovijedaju i beskorisno će im biti ono što rade..." (139, 140)
- Tumačenje ajeta: "'I pošto smo vas Mi od faraonovih ljudi izbavili..." (141)
- Tumačenje ajeta: "'Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći..." (142)
- Tumačenje ajeta: "I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: 'Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!'" (143)
- Tumačenje ajeta: "'O Musa' — reče On: 'Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom svojim i govorom Svojim...' (144)
- Tumačenje ajeta: "'I Mi mu na pločama napisasmo pouku za sve, i objašnjenje za svašta..." (145)
- Tumačenje ajeta: "Odvratit ću od znamenja Mojih one koji se budu bez ikakva osnova na Zemlji oholili..." (146, 147)

- Tumačenje ajeta: "I narod Musaov, poslije odlaska njegova, prihvati od nakita svoga kip teleta koje je rikalo..." (148)
- Tumačenje ajeta: "I pošto se poslije gorko pokajaše i uvidješe da su zabludjeli, oni rekoše: 'Ako se Gospodar naš na nas ne sažali i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni!'" (149)
- Tumačenje ajeta: "A kad se Musa srdit i žalostan narodu svome vrati, povika: 'Kako ste tako ružno poslije odlaska moga postupili!'" (150, 151)
- Tumačenje ajeta: "One koji su tele prihvatili stići će kazna Gospodara njihova i poniženje još na ovome svijetu..." (152, 153)
- Tumačenje ajeta: "I kad Musaa srdžba minu, on uze ploče..." (154)
- Tumačenje ajeta: "I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi.." (155)
- Tumačenje ajeta: "I dosudi nam milost na ovome svijetu, i na onome svijetu..." (156)
- Tumačenje ajeta: "Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati..." (157)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik...m (158)
- Tumačenje ajeta: "U narodu Musaovu ima ljudi koji na Istinu upućuju..." (159)
- Tumačenje ajeta: "I Mi smo ih na dvanaest rodova podijelili" (160-162)
- Tumačenje ajeta: "I upitaj ih o gradu koji se nalazio pored mora kad su propise o suboti kršili..." (163, 164)
- Tumačenje ajeta: "I kada zaboraviše ono čime su bili opominjani, Mi izbavimo one koji su od nevaljalih djela odvrćali..." (165)
- Tumačenje ajeta: "I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, Mi smo im rekli: 'Postanite majmuni prezrenim...' (166)
- Tumačenje ajeta: "I Gospodar tvoj obznani da će do Smaka svijeta prepuštati nad njima vlast nekome ko će ih na najgori način tlačiti..." (167) Tumačenje ajeta: "I Mi smo ih po Zemlji kao narode raspodijelili..." (168)

- Tumačenje ajeta: "I poslije njih ostala su pokoljenja koja su Knjigu naslijedila..." (169)
- Tumačenje ajeta: "A oni koji se čvrsto drže Knjige i koji obavljaju molitvu — pa, Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela." (170)
- Tumačenje ajeta: "A kada smo iznad njih brdo podigli..." (171)
- Tumačenje ajeta: "I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo..." (172-174)
- Tumačenje ajeta: "I kaži im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali..." (175)
- Tumačenje ajeta: "A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti..." (176)
- Tumačenje ajeta: "Loš su primjer ljudi koji ne priznaju Naše dokaze..." (177, 178)
- Tumačenje ajeta: "Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili..." (179)
- Tumačenje ajeta: "Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima..." (180)
- Tumačenje ajeta: "A među onima koje stvaramo ima ljudi koji druge upućuju istini..." (181)
- Tumačenje ajeta: "A one koji naše riječi poriču Mi ćemo malo po malo, a da oni neće ni znati, u propast voditi." (182)
- Tumačenje ajeta: "I davat ću im vremena, obmana Moja doista je trajna." (183)
- Tumačenje ajeta: "Pa zašto oni ne razmisle da njima poslani poslanik nije lud..." (184)
- Tumačenje ajeta: "I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje..." (185)
- Tumačenje ajeta: "Koga Allah u zabludi ostavi, niko ga ne može na Pravi put (186)
- Tumačenje ajeta: "Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti..." (187)
- Tumačenje ajeta: "Reci: 'Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti...' (188)

- Tumačenje ajeta: "On je taj koji vas od jednoga čovjeka stvara..." (189, 190)
- Tumačenje ajeta: "Zar da Njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti..." (191, 192)
- Tumačenje ajeta: "A ako ih zamolite da vas na Pravi put upute, neće vam se odazvati..." (193)
- Tumačenje ajeta: "Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, zaista su robovi, kao i vi..." (194-196)
- Tumačenje ajeta: "A oni kojima se vi pored Njega klanjate ne mogu ni vama, a ni sebi pomoći..." (197, 198)
- Tumačenje ajeta: "Ti sa svakim — lijepo!..." (199)
- Tumačenje ajeta: "A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha..." (200)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi." (201)
- Tumačenje ajeta: "Dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi." (202)
- Tumačenje ajeta: "Kad im nijedan ajet ne doneseš, oni govore: 'Zašto ga sam ne izmisliš!'" (203)
- Tumačenje ajeta: "A kad se uči Kur'an, vi ga slušajte..." (204)
- Tumačenje ajeta: spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi..." (205)
- Tumačenje ajeta: "Oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju..." (206)